



CRNA GORA
DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Podgorica 2021. godine

Na osnovu člana 28 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, br.78/18), člana 159a Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 002/18, 034/19 i 008/21) i člana 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 118/20, 121/20, 001/21, 002/21, 029/21 i 034/21), na predlog direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 11. juna 2021. godine, u t v r d i l a j e

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija Direkcije za zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Direkcija) i utvrđuje broj i vrsta organizacionih jedinica, sadržaj grupa poslova koji se vrše u unutrašnjim organizacionim jedinicama, ukupan broj službeničkih mjesta, broj i sistematizacija službenika u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica, uslovi za vršenje utvrđenih poslova, opis utvrđenih službeničkih mjesta i zapošljavanje pripravnika.

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II ORGANIZACIONE JEDINICE I SADRŽAJ GRUPA POSLOVA KOJI SE VRŠE U
UNUTRAŠNJIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Član 2

Organizacione jedinice Direkcije su:

1. ODJELJENJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA
2. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA
3. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU BEZBJEDNOST I ODGOVOR NA RAČUNARSKE INCIDENTE (CS/CIRT)
4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

Član 3

1. ODJELJENJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

U Odjeljenju za zaštitu tajnih podataka

Vrše se poslovi koji se odnose na:

- obezbjeđenje primjene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;

- koordiniranje aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka povjerenih Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija i predlaganje mjera u cilju poboljšanja zaštite tajnih podataka;
- inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o tajnosti podataka u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka i primjenom međunarodnih ugovora, sačinjavanje izvještaja o inspekcijskom nadzoru, preduzimanje upravnih mjera i radnji u cilju otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom;
- sprovođenje postupka po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima i izdavanje NATO i EU sertifikata za pristup NATO i EU tajnim podacima, postupka za ograničenje ili prestank važenja dozvole za pristup tajnim podacima (poslovi upravnog rješavanja), vođenje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama, NATO i EU sertifikatima;
- izradu i ažuriranje Plana zaštite tajnih podataka;
- preduzimanje mjera radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima u skladu sa standardima i propisima, izradu odgovarajućih obrazaca za implementaciju Zakona o tajnosti podataka i vođenje evidencije realizovanih obuka;
- vođenje Centralnog registra NATO i EU tajnih podataka nadležnog za nadzor i kontrolu svih NATO tajnih podataka na državnom nivou i saradnju sa podregistrama tajnih podataka u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO i Misiji Crne Gore pri EU, posredstvom kojih se vrši razmjena tajnih podataka sa NATO i EU;
- evidentiranje NATO i EU tajnih podataka koji se prosleđuju Crnoj Gori, diseminaciju i dostavljanje NATO i EU tajnih podataka korisnicima, u skladu sa standardima i propisima iz oblasti tajnih podataka i vođenje posebne evidencije NATO ATOMAL tajnih podataka;
- pružanje stručne pomoći radi ispunjavanja bezbjednosno-tehničkih uslova u organima i organizacijama za rad sa tajnim podacima, ustanovljavanje i vođenje registara, podregistara i kontrolnih tačaka, akreditovanje i odobravanje njihovog rada;
- pripremu i ažuriranje Instrukcija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima;
- redovnu unutrašnju kontrolu nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka u Direkciji;
- usvajanje planova zaštite tajnih podataka za organe i organizacije u čijem radu nastaju tajni podaci ili ih koriste;
- informisanje strane države odnosno međunarodne organizacije o bezbjednosti stranih tajnih podataka koje je Crnoj Gori predala strana država, odnosno međunarodna organizacija;
- pružanje pomoći u vezi sa primjenom Zakona o tajnosti podataka i primjenom međunarodnih ugovora;
- kontinuiranu saradnju sa NATO Kancelarijom za bezbjednost (NOS) i Kancelarijom za bezbjednost Generalnog sekretarijata Savjeta EU (GSCSO), po pitanju zaštite NATO i EU tajnih podataka proslijeđenih Crnoj Gori;
- planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje sa NSA drugih država i međunarodnim organizacijama, po pitanju zaključivanja i sprovođenja međunarodnih ugovora o međusobnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka;
- učestvovanje u izradi planova i programa Crne Gore za članstvo u međunarodnim organizacijama iz oblasti zaštite tajnih podataka;
- izvještavanje i informisanje o vršenju poslova Direkcije; i
- drugi poslovi u skladu sa propisima.

Član 4

2. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

U Odjeljenju za informatičku zaštitu tajnih podataka

Vrše se poslovi koji se odnose na primjenu mjera bezbjednosti za zaštitu tajnih podataka koji se primaju, obrađuju, prenose, čuvaju i arhiviraju u komunikaciono-informacionim sistemima i drugim elektronskim sistemima, od gubitka povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti, i to:

- obezbjeđivanje primjene standarda i propisa iz oblasti informatičke zaštite tajnih podataka;
- prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka NATO i EU u elektronskoj formi; obezbjeđivanje da su kriptografski sistemi, proizvodi i mehanizmi za zaštitu tajnih podataka adekvatno i efikasno odabrani, instalirani i održavani, nadzor nad rukovanjem kriptomaterijalima NATO i EU i nadzor nad proizvodnjom, distribucijom i čuvanjem kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;
- proizvodnja, distribucija i čuvanje kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;
- certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci i certifikovanje prenosivih komunikaciono-informacionih sredstva i memorijskih medija koji se koriste u sistemu (CIS);
- zaštitu prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja;
- procjenu mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem i upotrebe i uništavanja tajnih podataka koji su obrađeni i čuvani u komunikaciono-informacionim sistemima;
- edukaciju i podizanje CIS bezbjednosne svijesti;
- utvrđivanje metoda i bezbjednosnih procedura za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka u elektronskoj formi;
- zaštitu podataka prilikom obrade i čuvanja u komunikaciono-informacionim sistemima;
- instaliranje uređaja za čuvanje rezervnih kopija (back-up) tajnih podataka;
- uništavanje tajnih podataka u elektronskoj formi, memorijskih medija i uređaja za enkripciju podataka;
- pružanje stručne pomoći organima i organizacijama radi obezbjeđivanja informatičkih mjera zaštite tajnih podataka;
- ažuriranje web stranice Direkcije i
- drugi poslovi u skladu sa propisima.

U razmjeni i zaštiti tajnih podataka sa NATO i EU, vrše se poslovi koji se odnose na:

- bezbjednost komunikacija za izbor, upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje tajnih podataka (NCSA - National Communication Security Authority);
- sprovođenje bezbjednosne akreditacije komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se koriste tajni podaci (SAA - Security Accreditation Authority), koje obuhvata rješavanje po zahtjevu za certifikovanje sistema, vršenje bezbjednosne provjere sistema, izdavanje certifikata i privremenih certifikata i vođenje evidencije u vezi s tim i

- upravljanje materijalima za kriptografsku zaštitu tajnih podataka i bezbjedno rukovanje, čuvanje, distribuciju i evidenciju kriptomaterijala (NDA - National Distribution Authority).

Član 5

3. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU BEZBJEDNOST I ODGOVOR NA RAČUNARSKE INCIDENTE (CS/CIRT)

U Odjeljenju za informatičku bezbjednost i odgovor na računarske incidente (CS/CIRT)

Vrše se poslovi koji se odnose na:

- unaprjeđenje bezbjednosti i zaštitu mrežne infrastrukture;
- monitoring mreže sa ciljem identifikacije incidenata;
- usklađivanje aktivnosti lokalnih CIRT timova na teritoriji Crne Gore;
- održavanje kontakta sa ostalim državnim organima pravnim i fizičkim licima po pitanju očuvanja i unaprijeđenja informatičke bezbjednosti;
- razmjenu informacija sa nacionalnim CIRT/CERT timovima drugih država putem članstva u međunarodnim organizacijama;
- pružanje informacija i procjenu stanja informatičke bezbjednosti, izvještavanje drugih CIRT/CERT timova, sastavljanje izvještaja i upozorenja za ostale korisnike;
- izrada priručnika, softverskih alata i drugih korisnih informacija vezanih za sigurnije korišćenje informacionih tehnologija;
- prikupljanje informacija za identifikovanje sajber prijetnji, taktika, tehnika i postupaka koje koriste akteri u sajber prostoru;
- istraživanje aktuelnih i potencijalnih prijetnji u sajber prostoru;
- analiza opsega ranjivosti u hardveru i softveru, izrada smjernica koje se odnose na rizike i mjere kontrole vezane za nove prijetnje u sajber prostoru;
- prevenciju, obradu i otklanjanje posljedica od računarskih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema u mreži državnih organa, provjeru ranjivosti sistema, prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka o incidentima, testiranje i primjenu novih softverskih i hardverskih sistema za zaštitu IT resursa;
- monitoring IS u mreži državnih organa; obradu podataka i otklanjanje posljedica u smislu utvrđivanja pojave i težine incidenta, utvrđivanje uzroka incidenta, posredovanje u kontaktiranju ostalih strana koje su uključene u incident, otklanjanje ranjivosti u sistemu, obezbjeđivanja sistema i zaštitu od mogućih incidenata;
- definisanje liste i zaštite kritične informatičke infrastrukture;
- identifikovanje rizika i primjenu adekvatnih mjera zaštite kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja kritične informatičke infrastrukture;
- provjeru bezbjednosti i ranjivosti sistema i implementaciju mjera zaštite za prevenciju incidentnih situacija i ublažavanja posljedica;
- razvijanje plana za upravljanje sajber incidentima i obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada Odjeljenja.

Član 6

4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

U Službi za opšte poslove i finansije

Vrše se poslovi koji se odnose na:

- objedinjavanje programa rada i izvještaja o radu Direkcije;
- pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnog odnosa, akata vezanih za obračun zarada, naknada i drugih primanja državnih službenika,
- javne i povjerljive nabavke (pripreme plana javnih i povjerljivih nabavki, teksta odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, odluka o dodjeli ugovora o nabavkama male vrijednosti, vođenje evidencije javnih nabavki, sačinjavanje izvještaja o sprovedenim javnim i povjerljivim nabavkama), pripremu i sačinjavanje ugovora koji sadrže tajne podatke – povjerljivi ugovori, obradu i korišćenje tajnih podataka kod nabavki koje su označene stepenom tajnosti;
- materijalno finansijske poslove, posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava, izradu finansijskog plana, blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava u skladu sa budžetom i finansijskim planom, poslovne knjige, periodične obračune i završne račune, izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru, blagajničko poslovanje i knjigovodstvene poslove;
- upoznavanje sa rezultatima vršenja unutrašnje revizije kroz nacrt revizorskog izvještaja i eventualno podnošenje prigovora, upoznavanje sa konačnim revizorskim izvještajem i predlogom plana aktivnosti za sprovođenje preporuka za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, praćenje realizacije prihvaćenih preporuka unutrašnje revizije, evidentiranje preporuka za koje nije postignuta saglasnost, sačinjavanje pisanog izvještaja o usvajanju plana aktivnosti i dostavljanje jedinici za unutrašnju reviziju i dostavljanje godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije nadležnom organu;
- izradu internih pravila i procedura za uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole;
- aktivnosti po pitanju rodne ravnopravnosti;
- izradu, ažuriranje i sprovođenje Plana integriteta Direkcije i saradnju sa nadležnim organima;
- vođenje evidencije podataka o zbirkama podataka o ličnosti;
- vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
- postupanje po prijavama zviždača o pojavama i radnjama koje predstavljaju nastanak i razvoj korupcije, sukob interesa ili druge oblike nezakonitog i neetičkog ponašanja;
- saradnju sa nevladinim organizacijama i medijima i praćenje medijskih izvještaja;
- saradnju sa Upravom za kadrove, po pitanju stručnog usavršavanja zaposlenih i usmjeravanja službenika na potrebne obuke, seminare i kurseve, praćenje realizacije i vođenje evidencije o stručnom usavršavanju zaposlenih i za postupak oglašavanja slobodnih radnih mjesta ;
- vođenje Kadrovskeg informacionog sistema (KIS aplikacije);
- evidenciju primljenih poklona;
- prijem, vođenje evidencije i distribuciju domaćih tajnih podataka korisnicima i njihovo čuvanje u skladu sa standardima i propisima iz oblasti tajnih podataka;
- kancelarijske poslove: raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, vođenje djelovodnika i drugih knjiga, rukovanje pečatima i štambiljima i njihovo čuvanje,

- dostavu NATO i EU tajnih podataka koji se ustupaju Crnoj Gori i tajnih podataka koje Crna Gora dostavlja NATO i EU, sprovođenje adekvatnih mjera zaštite i procedura za rukovanje i zaštitu tajnih podataka prilikom njihovog pakovanja, transporta i dostave drugim državama i međunarodnim organizacijama, eksterna distribucija akata, vođenje evidencije o korišćenju motornih vozila, prevoz zaposlenih za službene potrebe i drugi poslovi u skladu sa propisima.

III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Član 7

Za izvršavanje poslova iz djelokruga Direkcije utvrđuje se ukupno 28 službeničkih radnih mjesta i to:

Red br.	Naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova	Br. izv.	Opis poslova radnog mjesta
1.	<p>DIREKTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti bezbjednosti i odbrane, – položen stručni ispit za rad u državnim organima 	1	<p>Predstavlja, rukovodi i organizuje rad u Direkciji za zaštitu tajnih podataka</p>

1. ODJELJENJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

2.	<p>Načelnik Odjeljenja za zaštitu tajnih podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo, 	1	<p>Rukovodi i koordinira rad Odjeljenja i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje rukovanja tajnim podacima i njihovom zaštitom;
----	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> – najmanje četiri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo B1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 		<ul style="list-style-type: none"> – davanje instrukcija i uputstava u cilju efikasnijeg funkcionisanja Odjeljenja; – sprovođenje definisanih ciljeva iz oblasti zaštite tajnih podataka; – obezbjeđivanje primjene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, pripremu i ažuriranje Instrukcija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima; – koordiniranje aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka koji su povjereni Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija i predlaganje mjera u cilju poboljšanja zaštite tajnih podataka; – obradu tajnih podataka u vezi sa bezbjednosnim provjerama za strance; – pružanje pomoći u vezi izrade i primjene Zakona i podzakonskih akata; – učestvovanje u pripremi planova i programa Crne Gore za članstvo u međunarodnim organizacijama; – preduzimanje mjera radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima, u skladu sa standardima i propisima, – izradu prezentacija, pripremu obrazaca za implementaciju Zakona i vođenje evidencije realizovanih obuka iz oblasti tajnih podataka; – pripremanje analiza, informacija, izvještaja i drugih stručnih materijala; – izvješavanje i informisanje o vršenju poslova Direkcije i praćenje medijskih izvještaja; – vršenje i drugih poslova po nalogu direktora.
<p>3.</p>	<p><i>Inspektor I – za kontrolu primjene mjera zaštite tajnih podataka</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih nauka-ostale društvene nauke, – najmanje tri godine radnog iskustva, 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Vrši poslove inspeksijskog nadzora</i> u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom i drugim propisima koji se odnose na zaštitu tajnih podataka u organima i organizacijama, kao i primjene međunarodnih ugovora koji se odnose na tajne podatke; sačinjava zapisnik o izvršenom inspeksijskom nadzoru, nalaže mjere za otklanjanje nedostataka u vezi sa razmjenom i

	<ul style="list-style-type: none"> – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo B1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 		<p>drugim radnjama obrade tajnih podataka;</p> <ul style="list-style-type: none"> – nalaže mjere za unapređivanje zaštite tajnih podataka; – podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, krivične prijave i preduzima druge mjere u skladu sa Zakonom; – vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima, kao i druge propisane evidencije; – saraduje sa licima određenim za vršenje unutrašnje kontrole odgovornim za sprovođenje mjera zaštite tajnih podataka u organima i organizacijama; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>4.</p>	<p>Samostalni savjetnik I – za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, NATO i EU sertifikata</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo C1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vođenje upravnog postupka po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima i zahtjevima za izdavanje NATO i EU sertifikata za pristup NATO i EU tajnim podacima, praćenje stanja upravnog rješavanja, sačinjavanje i dostavljanje izvještaja; – podnošenje nadležnom organu zahtjeva za vršenje bezbjednosne provjere lica za koje je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima; – vođenje evidencije dostavljenih izvještaja o izvršenoj bezbjednosnoj provjeri, sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima i njihovo odlaganje uz predmete; – izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, NATO i EU sertifikata za pristup NATO i EU tajnim podacima; – vođenje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama, NATO i EU sertifikatima; – pružanje pomoći u vezi sa izdavanjem i produženjem važenja dozvole za pristup tajnim podacima i korišćenjem tajnih podataka;

			<ul style="list-style-type: none"> – pripremanje izjave o postupanju sa tajnim podacima, obezbjeđivanje potpisivanja izjave i njeno odlaganje uz odgovarajući predmet; – redovne godišnje brifinge lica koja posjeduju NATO i EU sertifikate za pristup NATO i EU tajnim podacima; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
5.	<p>Samostalni savjetnik I – za međunarodnu saradnju</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo C1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – učestvovanje u planiranju i ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti tajnih podataka; – priprema podataka za izradu ugovora o međusobnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka u cilju zaključivanja ugovora i učešće u pregovorima sa NSA drugih država i međunarodnim organizacijama; – pripremu mišljenja, stavova i prijedloga u vezi sa sporazumima, u dijelu koji se odnosi na tajne podatke; – učešće u izradi planova i programa Crne Gore za članstvo u međunarodnim organizacijama; – pripremanje i realizaciju bilateralnih i multilateralnih susreta, organizovanje regionalnih konferencija i drugih bilateralnih sastanaka iz oblasti zaštite tajnih podataka i usaglašavanje materijala i zaključaka; – kontinuiranu saradnju sa NATO Kancelarijom za bezbjednost (NOS) i Kancelarijom za bezbjednost Generalnog sekretarijata Savjeta EU (GSCSO), po pitanju zaštite NATO i EU tajnih podataka; – saradnju sa Stalnom misijom Crne Gore pri NATO, u oblasti tajnih podataka; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
6.	<p>Samostalni savjetnik II - za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima pravnim licima, NATO i EU sertifikata za pravna lica</p>	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vođenje upravnog postupka za rješavanje po zahtjevima pravnih lica za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima i

	<ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti humanističkih nauka- engleski jezik, – najmanje dvije godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 		<ul style="list-style-type: none"> izdavanje NATO i EU sertifikata za pristup pravnog lica NATO i EU tajnim podacima; – potvrđivanje nadležnim organima za zaštitu tajnih podataka (NSA) da je ugovaraču/ podugovaraču izdata odgovarajuća dozvola za pristup tajnim podacima (FSC); – podnošenje nadležnom bezbjednosnom organu zahtjeva za sprovođenje bezbjednosne provjere pravnih lica i fizičkih lica u pravnom licu; – evidentiranje izvještaja o sprovedenoj bezbjednosnoj provjeri za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima, NATO i EU sertifikata, njihovo odlaganje uz predmet i čuvanje; – vođenje i ažuriranje evidencije o podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu, evidencije o izdatim i oduzetim dozvolama, NATO i EU sertifikatima; – pružanje pomoći u vezi sa izdavanjem i produženjem važenja dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu; – održavanje kontakata i razmjenu informacija sa NATO Kancelarijom za bezbjednost (NOS) i EU; – prevođenje propisa i drugih informacija NATO i EU iz oblasti tajnih podataka; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>7.</p>	<p>Samostalni savjetnik I – za fizičke mjere zaštite tajnih podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih nauka-ostale društvene nauke, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A2), 	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mjere fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka u organima i organizacijama koje rade sa tajnim podacima; – pružanje pomoći, davanje preporuka i provjeravanje da li su ispunjeni bezbjednosno-tehnički uslovi u pogledu primjene mjera fizičke i industrijske zaštite tajnih podataka u organima i organizacijama koje rade sa tajnim podacima; – bezbjednosnu akreditaciju registara i kontrolnih tačaka iz člana 77 st. 2 i 3 Zakona o tajnosti podataka i izdavanje potvrde organima i organizacijama o ispunjenosti

	<p>– poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</p>		<p>mjera i standarda fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka;</p> <ul style="list-style-type: none"> – pružanje pomoći u vezi obezbjeđenja primjene standarda prilikom nabavke mehaničkih i tehničkih bezbjednosnih uređaja i sistema za zaštitu objekata i prostora u kojima se radi sa tajnim podacima (sefova, kasa, brava, vrata i sistema za zaključavanje, sistema za kontrolu pristupa, alarmnih sistema i video nadzora, perimetarsku zaštitu, sigurnosno osvjetljenje, vanjske CCTV uređaje, uređaje za detekciju predmeta, za uništavanje tajnih podataka i sl.); – prijem i procesuiranje zahtjeva za vršenje bezbjednosne procjene ugroženosti objekata i prostorija u kojima se čuvaju, koriste i obrađuju tajni podaci; – prijem i procesuiranje zahtjeva za vršenje pregleda protiv prisluškivanja u bezbjednosnim zonama; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>8.</p>	<p>Samostalni referent – operater za evidenciju tajnih podataka u Centralnom registru</p> <ul style="list-style-type: none"> – IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje dvije godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p>profesionalno vojno lice podoficir</p>	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vođenje Centralnog registra NATO i EU tajnih podataka; – nadležnosti COSMIC kontrolnog oficira (CCO) zaduženog za NATO tajne podatke COSMIC TOP SECRET (CTS), i to: za fizičku zaštitu svih podataka označenih stepenom tajnosti CTS, vođenje i ažuriranje evidencije CTS podataka, evidencije lica koja su pristupala ovim podacima, ažuriranje evidencije svih registara sa kojima se razmjenjuju CTS podaci, – vođenje posebne evidencije NATO ATOMAL tajnih podataka u papirnoj i elektronskoj formi; – saradnju sa podregistrima tajnih podataka u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO i Misiji Crne Gore pri EU, preko kojih se vrši prenos NATO i EU tajnih podataka Centralnom registru; – evidentiranje i čuvanje NATO i EU tajnih podataka prosljeđenih Crnoj Gori;

			<ul style="list-style-type: none"> – evidentiranje korisnika NATO i EU tajnih podataka u Crnoj Gori, pripremanje pratećih akata, umnožavanje NATO i EU tajnih podataka, organizovanje dostave u skladu sa standardima i propisima; – vođenje ostalih propisanih evidencija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima koji se čuvaju u Centralnom registru NATO i EU tajnih podataka; – prijem i razmjenu NATO tajnih podataka putem kriptozštićenih komunikaciono-informacionih i drugih elektronskih sistema; – sprovođenje mjera za otklanjanje eventualnih nepravilnosti utvrđenih vršenjem unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka; – uništavanje NATO i EU tajnih podataka, u skladu sa standardima i propisima, sačinjavanje evidencije uništenih tajnih podataka i izvještaja o uništavanju; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>9.</p>	<p>Samostalni referent – operater za evidenciju tajnih podataka u Centralnom registru</p> <ul style="list-style-type: none"> – IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje dvije godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p>profesionalno vojno lice podoficir</p>	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vođenje Centralnog registra NATO i EU tajnih podataka; – saradnju sa podregistrima tajnih podataka u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO i Misiji Crne Gore pri EU, preko kojih se vrši prenos NATO i EU tajnih podataka Centralnom registru; – evidentiranje i čuvanje NATO i EU tajnih podataka proslijeđenih Crnoj Gori; – vođenje posebne evidencije NATO ATOMAL tajnih podataka u papirnoj i elektronskoj formi; – evidentiranje korisnika NATO i EU tajnih podataka u Crnoj Gori, pripremanje pratećih akata, umnožavanje NATO i EU tajnih podataka, organizovanje dostave u skladu sa standardima i propisima; – vođenje ostalih propisanih evidencija za rukovanje NATO i EU tajnim podacima koji se čuvaju u Centralnom registru NATO i EU tajnih podataka;

			<ul style="list-style-type: none"> – prijem i razmjenu NATO tajnih podataka putem kriptozštićenih komunikaciono-informacionih i drugih elektronskih sistema; – sprovođenje mjera za otklanjanje eventualnih nepravilnosti utvrđenih vršenjem unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka; – uništavanje NATO i EU tajnih podataka, u skladu sa standardima i propisima, sačinjavanje evidencije uništenih tajnih podataka i izvještaja o uništavanju; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
--	--	--	---

2. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

10.	<p><i>Načelnik Odjeljenja za informatičku zaštitu tajnih podataka</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti prirodnih nauka – matematika i računarske nauke, – najmanje četiri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo B1) <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p style="text-align: center;"><i>profesionalno vojno lice oficir</i></p>	1	<p><i>Rukovodi i koordinira rad Odjeljenja i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, koji se odnose na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje informatičke zaštite tajnih podataka; – davanje instrukcija i uputstava u cilju efikasnijeg funkcionisanja Odjeljenja; – certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci; – izbor kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje domaćih, NATO i EU tajnih podataka; – nadzor nad rukovanjem kriptomaterijalima NATO i EU i nadzor nad proizvodnjom, distribucijom i čuvanjem kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa; – vršenje kontrole bezbjednosnog načina rada CIS-a NATO i EU i jedinstvenog
------------	---	----------	--

			<p>sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;</p> <ul style="list-style-type: none"> – edukaciju i podizanje CIS bezbjednosne svijesti, pripremu prezentacija i obrazaca za implementaciju Zakona; – davanje predloga u dijelu informatičke zaštite tajnih podataka prilikom izrade propisa i izrade procedura za prenos podataka u/iz CIS; – edukaciju i podizanje CIS bezbjednosne svijesti; – pripremu prezentacija i obrazaca za implementaciju Zakona; – vrši i druge poslove po nalogu direktora.
<p>11.</p>	<p>Samostalni savjetnik I za informatičke mjere zaštite tajnih podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti prirodnih nauka-matematika i računarske nauke, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanja engleskog jezika (nivo B1) <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p>profesionalno vojno lice oficir</p>	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprovođenje postupka certifikacije komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci; – sprovođenje bezbjednosnih procedura, administracija, korisnička podrška i obuka za potrebe komunikaciono-informacionih sistema i procesa za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka NATO i EU; – procjenu mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem; – upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje domaćih tajnih podataka; – rukovanje kriptomaterijalima NATO i EU i proizvodnju, distribuciju i čuvanje kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa; – pružanje pomoći na implementaciji standarda za zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja (TEMPEST); – prijem i procesuiranje zahtjeva za mjerenje zaštite od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja prostorija (TEMPEST mjerenje);

			<ul style="list-style-type: none"> – instaliranje uređaja za čuvanje i back-up tajnih podataka; – certifikovanje prenosivih komunikaciono-informacionih sredstva i memorijskih medija koji se koriste u sistemu; – uništavanje tajnih podataka sačinjenih u elektronskoj formi, memorijskih medija i uređaja za enkripciju podataka, vođenje evidencije i sačinjavanje izvještaja o uništavanju; – davanje predloga u dijelu informatičke zaštite tajnih podataka prilikom izrade propisa i izrade procedura za prenos podataka u/iz CIS; – pružanje stručne pomoći pravnim licima i davanje preporuka za implementaciju informatičkih mjera zaštite tajnih podataka i kontrolu u odnosu na obezbjeđivanje informatičkih mjera zaštite; – ažuriranje internet stranice Direkcije; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>12.</p>	<p>Samostalni savjetnik I – za informatičke mjere zaštite tajnih podataka</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti prirodnih nauka – matematika i računarske nauke, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanja engleskog jezika (nivo B1) <p style="text-align: center;"><i>ili</i></p> <p>profesionalno vojno lice oficir</p>	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprovođenje postupka certifikacije komunikaciono-informacionih sistema (CIS) i procesa u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju domaći, NATO i EU tajni podaci; – sprovođenje bezbjednosnih procedura, administracija, korisnička podrška i obuka za potrebe komunikaciono-informacionih sistema i procesa za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje domaćih tajnih podataka; – procjenu mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem; – upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje NATO i EU tajnih podataka; – rukovanje kriptomaterijalima NATO i EU i proizvodnju, distribuciju i čuvanje kriptomaterijala za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;

			<ul style="list-style-type: none"> – pružanje pomoći na implementaciji standarda za zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja (TEMPEST); – prijem i procesuiranje zahtjeva za mjerenje zaštite od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja prostorija (TEMPEST mjerenje); – zaštitu tajnih podataka prilikom njihove obrade i čuvanja u CIS-u (sistemski administrator); – instaliranje uređaja za čuvanje i back-up tajnih podataka; – certifikovanje prenosivih komunikaciono-informacionih sredstva i memorijskih medija koji se koriste u sistemu; – uništavanje tajnih podataka sačinjenih u elektronskoj formi, memorijskih medija i uređaja za enkripciju podataka, vođenje evidencije i sačinjavanje izvještaja o uništavanju; – davanje predloga u dijelu informatičke zaštite tajnih podataka prilikom izrade propisa i izrade procedura za prenos podataka u/iz CIS; – pružanje stručne pomoći državnim organima i davanje preporuka za implementaciju informatičkih mjera zaštite tajnih podataka i kontrola u odnosu na obezbjeđivanje informatičkih mjera zaštite; – administraciju portala za on-line obuku državnih službenika o poznavanju propisa iz oblasti tajnih podataka; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
--	--	--	--

3. ODJELJENJE ZA INFORMATIČKU BEZBJEDNOST I ODGOVOR NA RAČUNARSKE INCIDENTE (CS/CIRT)

13.	<i>Načelnik Odjeljenja za informatičku bezbjednost i odgovor na računarske incidente (CS/CIRT)</i>	1	<i>Rukovodi i koordinira rad Odjeljenja i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, koji se odnose na:</i>
-----	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti prirodno–matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, - najmanje četiri godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - znanje engleskog jezika (nivo A2) 		<ul style="list-style-type: none"> - odlučivanje o najsloženijim stručnim pitanjima iz djelokruga Odjeljenja; - kreiranje pravaca razvoja ICS; - kontrolu interoperabilnosti i sigurnosti ICS; - koordiniranje implementacijom standarda i aktivno učestvuje u kreiranju nacionalnih standarda i propisa koji uređuju ovu oblast; - predlaganje i kontrolu nabavke ICT opreme; - rukovođenje stručnim usavršavanjem zaposlenih iz djelokruga Odjeljenja; - implementaciju usvojenih standarda i učešće u izradi bezbjednosnih politika; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
14.	<p>Samostalni savjetnik II za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti prirodno– matematičkih nauka, fakultet iz oblasti tehničko- tehnoloških nauka, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - znanja engleskog jezika (nivo B1) 	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pripremu stručne osnove za izradu odgovarajućih dijelova informacione bezbjednosti; - predlaganje mjera za izradu strateškog pravca; - učestvovanje u izradi preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru; - organizovanje sastanaka u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sprovođenja usvojenih strategija i akcionih planova; - podizanje nivoa svijesti u dijelu promocije sigurnog korišćenja interneta; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

<p>15.</p> <p>16.</p>	<p>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, - najmanje tri godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - znanje engleskog jezika (nivo B1) 	<p>2</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oblast prevencije računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema; - učestvovanje u izradi bezbjednosnih politika, preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru; - saradnju na nacionalnom nivou sa relevantnim entitetima, ključnim institucijama u vezi informatičke bezbjednost, razmjeneinformacija o bezbjednosnim rizicima i incidentima; - pripremu analitičkih materijala o informatičkoj bezbjednosti, analiziranje sajber incidenata i postojećeg stanja bezbjednosti sistema; - praćenje i analizu trendova na području informatičke bezbjednosti; - saradnju sa regionalnim organizacijama radi razmjene informacija o rizicima za bezbjednost ICT sistema; - učešće u pripremi odgovarajućih stručnih članaka, dokumenata, studija, projekata, izvještaja; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>17.</p> <p>18.</p>	<p>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, - najmanje tri godine radnog iskustva, 	<p>2</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pripremu i praćenje realizacije procedura za korišćenje servisa i softvera; - pripremu analitičkih materijala o implementiranim servisima; - obavljanje poslova iz oblasti prevencije, obrade i otklanjanja posljedica od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema;

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>položen stručni ispit za rad u državnim organima,</i> - <i>znanje engleskog jezika (nivo A2)</i> 		<ul style="list-style-type: none"> - analiziranje postojećeg stanja i bezbjednosti sistema; - pružanje stručne pomoći organima državne uprave u oblasti informatičke bezbjednosti; - obavještanje državnih organa o standardima i mjerama; - praćenje sistema upozoravanja u realnom vremenu, radi olakšanog dijeljenje informacija o novim prijetnjama, sajber napadima, ranjivosti informatičke bezbjednosti; - učestvovanje u pripremi odgovarajućih dokumenata, analiza, studija, projekata, izvještaja; - izdavanje raznih upozorenja i alarma o rizicima vezanim za informacionu bezbjednost - istraživanje mogućih zaraženih ili hakovanih web site-ova/računara koji se nalaze u crnogorskom sajber prostoru i obavještanje vlasnika sajtova o problemu; - analizu ranjivosti informacionih sistema; - istraživanje moguće zaraženih ili hakovanih web site-ova/računara koji se nalaze u mreži državnih organa; - promociju korišćenja sigurnog interneta; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
19.	<p>Samostalni savjetnik II za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</i> - <i>fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka,</i> - <i>najmanje dvije godine radnog iskustva,</i> - <i>položen stručni ispit za rad u državnim organima.</i> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vrši poslove koji se odnose na:</i> - praćenje NATO blackliste IP i URL adresa; - davanje preporuka i njihova implementacija u mreži državnih organa; - analizu i monitoring komunikacione opreme i servisa u mreži državnih organa; - učestvovanje u definisanju načina unapređenja mreže državnih organa; - obavljanje poslova iz oblasti prevencije, obrade i otklanjanja posljedica od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema; - učestvovanje u procesu analize funkcionalnosti WAN mreže državnih organa; - monitoring mreže u cilju pronalaska incidenata;

			<ul style="list-style-type: none"> - održavanje hardverske infrastrukture Odjeljenja - analizu ranjivosti informacionih sistema; - održavanje infrastrukture Odjeljenja; - istraživanje mogućih zaraženih ili hakovanih web site-ova/računara koji se nalaze u mreži državnih organa; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;.
20.	<p>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti prirodno-matematičkih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, - najmanje tri godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - znanje engleskog jezika (nivo B1) 	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dijeljenje, praćenje, prikupljanje, analiziranje prijetnji po kritičnu informatičku infrastrukturu, na nacionalnom nivou; - sprovođenje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih strategija saradnje za zaštitu kritične informatičke infrastrukture; - održavanje hardverske infrastrukture Odjeljenja - izdavanje ranih upozorenja o rizicima po bezbjednost informacionih sistema u mreži državnih organa; - analizu ranjivosti informacionih sistema; - saradnju sa svim ključnim nosiocima kritične informatičke infrastrukture u Crnoj Gori, razmjenu informacija o sajber incidentima i drugim informacijama vezanim za napade i ranjivost; - razvoj mehanizama za olakšavanje identifikacije kritične informatičke infrastrukture zajedno sa ključnim nosiocima kritične informatičke infrastrukture; - zaštitu kritične informatičke infrastrukture kroz pristup upravljanja rizicima i analizu rizika; - vođenje i koordinaciju nacionalnih programa i politike kritične informatičke infrastrukture; - razvoj alata za zaštitu kritične informatičke infrastrukture i scenarija prijetnje; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti;

			<ul style="list-style-type: none"> - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
21.	<p>Samostalni savjetnik I za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti društvenih ili humanističkih nauka, - najmanje tri godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - znanje engleskog jezika (nivo A2) 	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pripremu stručne osnove za izradu odgovarajućih djelova informacione bezbjednosti; - predlaganje mjera za izradu strateškog pravca; - učestvovanje u izradi preporuka i smjernica za informatičku bezbjednost i zaštitu informacija u sajber prostoru; - organizovanje sastanaka u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sprovođenja usvojenih strategija i akcionih planova; - podizanje nivoa svijesti u dijelu promocije sigurnog korišćenja interneta; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
22.	<p>Viši savjetnik III za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, - fakultet iz oblasti prirodnih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko- tehnoloških nauka, - najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - znanje engleskog jezika (nivo A2) 	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obavještavanje državnih organa o standardima i mjerama informatičke bezbjednosti; - održavanje i ažuriranje sadržaja na portalu CIRT.ME, materijalima vezanim za bezbjednost prilagođenim novim trendovima i aktuelnim dešavanjima (savjeti, upozorenja, obavještenja, gostovanja, smjernice, priručnici, prezentacije); - priprema i praćenje realizacije procedura za korišćenje servisa i softvera; - priprema analitičkih materijala o implementiranim servisima; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;
23.	<p>Samostalni/a savjetnik III za (CS/CIRT)</p>	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praćenje i učestvovanje u prevenciji, obradi i otklanjanju posljedica od računarskih

	<ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja, – fakultet iz oblasti prirodnih nauka ili fakultet iz oblasti tehničko- tehnoloških nauka, – najmanje jedna godina radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A2) 		<p>bezbjedonosnih incidenata na internetu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijem, analizu i rješavanje prijava podnesenih od strane institucija; - vođenje evidencije i statistike prijavljenih incidenata; - održavanje hardverske infrastrukture Odjeljenja; - učešće u pripremi izvještaja, analiza, studija, projekata i drugih dokumenata za potrebe Odjeljenja; - učešće u pripremi materijala o informatičkoj bezbjednosti, analizi sajber incidenata i postojećeg stanja i bezbjednosti sistema; - praćenje i analiziranje trendova na području informatičke bezbjednosti; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
24.	<p>Referent za (CS/CIRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima u IV1 ili III nivou kvalifikacije obrazovanja, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – znanje engleskog jezika (nivo A1), – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 	1	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijem prijava podnesenih od strane institucija; - vođenje evidencije i statistike prijavljenih incidenata; - tehničku pripremu izvještaja, analiza, studija, projekata i drugih dokumenata za potrebe Odjeljenja; - učešće u pripremi materijala o informatičkoj bezbjednosti; - praćenje trendova na području informatičke bezbjednosti; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.

4. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

25.	<p>Načelnik Službe za opšte poslove i finansije</p>	1	<p>Rukovodi i koordinira radom Službe i vrši najsloženije poslove iz djelokruga Službe, koji se odnose na:</p>
-----	--	---	---

	<p>VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo ili ekonomija, najmanje četiri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru (Word, Internet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - upravljanje ljudskim resursima; - davanje instrukcija i uputstava u cilju efikasnijeg funkcionisanja Službe; - izradu programa rada i izvještaja o radu; - nadzor i kontrolu nad izvršenjem budžeta Direkcije; - staranje o ažurnosti i zakonitosti vođenja računovodstvenih, finansijskih i opštih poslova; - postupanje po prijavama zviždača o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije; - vođenje i ažuriranje Kadrovskog informacionog sistema, kroz KIS aplikaciju; - izrada Kadrovskog plana Direkcije; - izradu internih pravila i procedura za uspostavljanje i sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole; - upoznavanje sa rezultatima vršenja unutrašnje revizije, revizorskim izvještajem i predlogom plana aktivnosti za sprovođenje preporuka za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, praćenje realizacije prihvaćenih preporuka, evidentiranje preporuka za koje nije postignuta saglasnost i dostavljanje godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije nadležnom organu; - saradnju sa nevladinim organizacijama (informisanje, konsultovanje i uključivanje NVO u rad radnih tijela, evidentiranje ostvarene saradnje organa i NVO, komunikacija sa NVO i dr.) i vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; - saradnju sa Upravom za kadrove u vezi stručnog usavršavanja zaposlenih i usmjeravanja službenika na potrebne obuke, seminare, kurseve i saradnju u dijelu oglašavanja slobodnih radnih mjesta; - učešće u aktivnostima na realizaciji akcionih planova; - korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; - vrši i druge poslove po nalogu direktora.
--	--	--

<p>26.</p>	<p>Viši savjetnik I</p> <ul style="list-style-type: none"> – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – fakultet iz oblasti društvenih nauka-ekonomija, – najmanje tri godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 	<p>1</p>	<p>Vrši poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – učešće u izradi planova javnih i povjerljivih nabavki; – izradu odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki; – vođenje evidencije javnih i povjerljivih nabavki; – pripremu godišnjeg izvještaja o javnim i povjerljivim nabavkama; – realizaciju postupaka javnih i povjerljivih nabavki; – priprema podataka za izradu ugovora koji sadrže tajne podatke – povjerljivi ugovori; – obradu i korišćenje tajnih podataka kod nabavki koje su označene stepenom tajnosti; – izradu informacija, izvještaja i drugih materijala; – ažuriranje i praćenje sprovođenja Plana integriteta Direkcije; – saradnju sa drugim državnim organima; – aktivnosti po pitanju rodne ravnopravnosti i učešće u pripremi i sprovođenju Plana aktivnosti; – učešće u pripremi Izvještaja o radu; – pripremu podataka za ažuriranje internet stranice Direkcije; – praćenje realizacije i vođenje evidencije o stručnom usavršavanju zaposlenih; – evidenciju podataka o zbirkama podataka o ličnosti; – pripremu podataka za obračun zarada i drugih ličnih primanja zaposlenih; – korišćenje, obradu i čuvanje podataka određenog stepena tajnosti; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
<p>27.</p>	<p>Samostalni referent</p> <ul style="list-style-type: none"> – IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje dvije godine radnog iskustva, 	<p>1</p>	<p>Vrši administrativno tehničke poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prijem i vođenje evidencije domaćih tajnih podataka i njihovu distribuciju, u skladu sa standardima i propisima iz oblasti tajnih podataka;

	<ul style="list-style-type: none"> – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – poznavanje rada na računaru (Word, Internet) 		<ul style="list-style-type: none"> – prijem akata i vođenje evidencije primljenih akata kroz djelovodnike i druge knjige evidencije i dostavljanje u rad organizacionim jedinicama; – otpremanje akata, administrativno-tehničku obradu i vođenje evidencije otpremljenih akata, kroz djelovodnike i druge knjige evidencije; – razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, vođenje arhivske knjige i čuvanje arhivskih predmeta; – rukovanje pečatima i štambiljima, njihovo čuvanje i staranje o zakonitom korišćenju; – vođenje blagajničkog poslovanja (podizanje i isplata gotovine, obračun i isplata dnevnica za službena putovanja i dr.), vođenje knjige blagajne i usaglašavanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim; vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava, vršenje revalorizacije i amortizacije osnovnih sredstava i čuvanje i arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije; – vođenje rokovnika obaveza i sastanaka direktora i evidenciju telefonskih poziva za potrebe direktora; – prijem, evidenciju, distribuciju, odlaganje i čuvanje akta sa i bez oznake tajnosti, za potrebe direktora; – vođenje evidencije primljenih poklona; – korišćenje i obradu podataka određenog stepena tajnosti; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
28.	<p>Samostalni referent</p> <ul style="list-style-type: none"> – IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, – najmanje dvije godine radnog iskustva, – položen stručni ispit za rad u državnim organima, – položen vozački ispit „B“ kategorije, – znanje engleskog jezika (nivo A1) 	1	<p>Vrši administrativno tehničke i druge poslove koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – primanje i dostavljanje NATO i EU tajnih podataka koji se ustupaju Crnoj Gori i tajnih podataka koje Crna Gora dostavlja NATO i EU, u skladu sa standardima i propisima iz oblasti zaštite tajnih podataka i odgovoran je za njihovu zaštitu; – pakovanje tajnih podataka, na način da budu zaštićeni od neovlašćenog otkrivanja, čuvanje i odgovornost u pogledu bezbjednosti tajnih podataka prilikom njihove razmjene;

			<ul style="list-style-type: none"> – sprovođenje adekvatnih bezbjednosnih mjera i procedura za rukovanje i zaštitu tajnih podataka prilikom njihovog transporta i dostave drugim državama i međunarodnim organizacijama i stalno držanje podataka pod ličnom kontrolom; – vođenje evidencije o korišćenju motornog vozila i sačinjavanje izvještaja o stanju motornog vozila; – eksternu distribuciju akata; – poslove vozača za potrebe Direkcije; – dnevni pregled vozila; – održavanje motornih vozila i obezbjeđivanje goriva za službene potrebe; – vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
--	--	--	--

Za lica iz stava 1 ovog člana vrši se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina u skladu sa propisom Vlade.

Član 8

Radna mjesta iz člana 7 utvrđena pod red. br. od 2-24, i 27-28 ovog pravilnika, popunjavaju se bez javnog oglašavanja.

Član 9

Prije zasnivanja radnog odnosa u Direkciji sprovodi se postupak bezbjednosne provjere radi izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima, u skladu sa Zakonom.

Član 10

Radna mjesta profesionalnih vojnih lica (oficira i podoficira) u Direkciji i uslovi za njihovo vršenje posebno se prikazuju Formacijom Vojske Crne Gore.

III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

U Direkciji se, radi stručnog osposobljavanja, mogu zaposliti jedan ili više pripravnika sa III, IV1, V, VI ili VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja.

Član 12

Raspoređivanje službenika Direkcije, saglasno ovom pravilniku, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 13

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za zaštitu tajnih podataka broj:04-416/20-2 od 22.10.2020. godine.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Direkcije, a nakon utvrđivanja od strane Vlade Crne Gore.

Broj: 01-392/21

DIREKTOR

Podgorica, 17.06.2021. godine

Savo Vučinić

Stupa na snagu: 25 .06.2021. godine

ORGANIZACIONA ŠEMA DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA



